

t14_grnilp_1
(TMQkk8S65A8pHP17FVPggVUFrsmHpTjvA3g)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_grnilp_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_group_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_group_5 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v15_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.(m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4. \\ & (m1_group_2 X4 X0) \Rightarrow (((m1_group_2 X1 X2) \wedge (m1_group_2 X3 X4)) \Rightarrow (\\ & m1_group_2 (k8_group_5 X0 X1 X3) (k8_group_5 X0 X2 X4)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (m1_group_2 X0 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge \\ & ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge (m1_group_2 X1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_group_6 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_group_2 X2 X1)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ & X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((m1_group_2 X1 X0) \wedge \\ & (m1_group_2 X2 X0))) \Rightarrow (k1_grnilp_1 X0 X1 X2 = k8_group_5 X0 X1 X2) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (m1_group_6 X1 X0 (k7_group_2 X0))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow ((v15_algstr_0 (k7_group_2 X0)) \wedge (m1_group_2 (k7_group_2 X0) X0)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((m1_group_2 X1 X0) \wedge (m1_group_2 X2 X0))) \Rightarrow ((v15_algstr_0 (k1_grnilp_1 X0 X1 X2)) \wedge (m1_group_2 (k1_grnilp_1 X0 X1 X2) X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (v3_group_1 X1)) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow (m1_group_6 (k1_grnilp_1 X0 X1 X2) X0 (k1_grnilp_1 X0 X1 (k7_group_2 X0))))))$$